

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA (FAL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

2021

TSUMBANDILA YA U MAKA

MARAGA: 100

Tsumbandila iyi ya u maka i na masiatari a 13.

**PFESANI:**

- Tshifhinga tshothe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI IA VHURARU 3).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipida zwanu (5) zwiwulwane zwa thalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshinwe na tshinwe tsha izwo zwipida zwa thalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipida zwiwihili: tshipida tsha ntha na tsha fhasi, tshinwe na tshinwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhkana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a ntha na a fhasi.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA  
[MARAGA 50]**

Khriteria		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU &amp; VHUPULANI</b>  (Zwo nwalawaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhiela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.  <b>MARAGA 30</b>	Maimo a ntha	<b>28–30</b> -Mihumbulo i gobolaho/ tokonyaho i sa vhambedzwi/ lavhelelwiho. -Mihumbulo ya vhuṭali, i tokonyaho nahone yo vhibvaho. -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	<b>22–24</b> -Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma. -Zwi yelana tshothe na thoho nahone zwa takadza. -Hu na vhuṭanzi ha mihumbulo yo vhibvaho. -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	<b>16–18</b> -Phindulo i fushaho. -Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea. -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	<b>10–12</b> -Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe. -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha muṇe. -Vhuṭanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhedzana zwo teaho.	<b>4–6</b> -Phindulo yo polikaho tshothe. -Mihumbulo yo tanganaho nahone i si na sia. -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhoolwa. -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe.
		<b>25–27</b> -Ndi zwa nthesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshothe tshothe. -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuṭali. -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	<b>19–21</b> -Zwo lundwa tshidele. -Mihumbulo i yelana, i takadzaho. -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana zwavhudi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	<b>13–15</b> -Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuṭanzedzede huiwe vhu khakhisaho muṭodo. -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea. -Hu na huiwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	<b>7–9</b> -Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo. -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u daḍisa. -U shaedza vhuṭanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho.	<b>0–3</b> -A hu na ndingedzo ya u fhindula thoho/mbudziso. -U polika tshothe na u sa tsha tea lwa tshothe. -A zwi na sia nahone zwo vhilingana.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA [MARAGA 50] (i ya phanda)**

Khriteria		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA</b>  Thouni, redzhistara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele. Munanguludzo wa maipfi Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u vhala, girama, mupeleto.  <b>MARAGA 15</b>	<b>Maimo a ntha</b>	<b>14-15</b> -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshoṭheshoṭhe ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele. -Luambo ndi lwa vhuḍifulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshoṭhe. -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni. -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhethakheni.	<b>11-12</b> -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele. -Luambo lu a tokonya nahone thouni yo shumiswa ndi i nyanyulaho. -Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa tshidele vhukuma.	<b>8-9</b> -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele. -U shumiswa ho teaho ha luambo u bvedza ṭalutshedzo. -Thouni yo tea. -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu.	<b>5-6</b> -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea zwiṭuku ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele. -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi. -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea. -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma.	<b>0-3</b> -Luambo a lu pfali. -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele. -U hoṭefhala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na khathih/ zwa vho konḍa vhukuma.
		<b>Maimo a fhasi</b>	<b>13</b> -Luambo ndi lwa ntha vhukuma. -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni. -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhethakheni.	<b>10</b> -Luambo lu a kunga na u nyanyula. -Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho. -Vhukhaki vhuṭuku ha girama na mupeleto. -Zwo lundwa tshidele vhukuma.	<b>7</b> -U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi ḍi vha na vhuṭudzeṭudze. -Huṅwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.	<b>4</b> -Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona. -A hu na kana hu tou vha na zwiṭukuṭuku zwi sumbedzaho muvanganyo wa mafhungo/mitaladzi. -Divhaipfi yo hoṭefhala lwa tshoṭhe.
<b>TSHIVHUMBEO</b>  Zwiṭalusi zwa tshibvedzwa Kubveledzewe kwa phara na tshivhumbeco tsha mafhungo/ mitaladzi.  <b>MARAGA: 5</b>		<b>5</b> -Kubveledzele kwa ṭhoho kwa nthesa. -Vhudodombedzi ha mathakhethakheni. -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshoṭheshoṭhe.	<b>4</b> -Kubveledzele kwa ṭhoho kwo lunschedanaho. -Vhudodombedzi ha ṭhoho hu pfadzaho. -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo vangwa lu pfadzaho.	<b>3</b> -Kubveledzele kwa ṭhoho na vhudodombedzi zwo tea. -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa lu fushaho. -Maanea o ḍi faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.	<b>2</b> -Dziṅwe mbuno ndi dzi pfadzaho. -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwi ḍi vha na vhukhaki. -Fhedzi maanea a kha ḍi pfala naho hu na vhukhaki.	<b>0-1</b> -Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho. -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwo ḍala vhukhaki. -Maanea ha na mudzio/ ha pfadzi.
		<b>MARAGANYANGAREDZI</b>	<b>43-50</b>	<b>33-40</b>	<b>23-30</b>	<b>13-20</b>

## KHETHEKANYO YA B NA C: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 30]

Khriteria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO</b>  Zwo riwaliwaho na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani. U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani. U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele.	<b>15–18</b>  -Phindulo ndi ya mathakhethakheni, i sa vhambedzwi. -Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho. -Ndivho yo tṅavhuwaho tshoṭhe ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Kuiwalele kwo tou fombe kha sia lone. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana. -Zwo tṅavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza thoho. -Zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza thoho. -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa.	<b>11–14</b>  -Phindulo ndi yavhuḍi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -O fara vhuṭala/sia lone – A hu na u polika. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana. -Zwo tṅavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza thoho. -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhaki vhuṭuku.	<b>8–10</b>  -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshoṭhe lini – hu na u polika huiwe hu vhone. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo di lunzhedzana. -Zwiṭalusi zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika huṭuku.	<b>5–7</b>  -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Hu na u polika huiwe hu vhone naho o fara vhuṭala. -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoṭhe lini. -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza thoho. -Hu na u shaedza hu vhone ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo. -Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho.	<b>0–4</b>  -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane. -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo. -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza thoho. -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.
<b>MARAGA 18</b> <b>LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA</b>  Thouni, redzhiṭara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muiwalo na mupeleṭo.	<b>10–12</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhethakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele. -A hu na vhukhaki.	<b>8–9</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhuḍi. -Divhaipfi ndi yavhuḍi vhukuma. -Hunzhi a hu na vhukhaki.	<b>6–7</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Hu na huiwe vhukhaki ha girama. -Divhaipfi i a fusha/linganela. -Fhedzi vhukhaki vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo.	<b>4–5</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwiṭuku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Girama yo shaedza, i na vhukhaki ho vhalaho. -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma. -Thalutshedzo yo thithisea.	<b>0–3</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Zwo ḍala vhukhaki nahone zwo tangedzaho. -Divhaipfi a i tei ndivho na khathihhi. -Thalutshedzo yo hotehala tshoṭhe.
<b>MARAGA 12</b> <b>MARAGANYANGAREDZI</b>	<b>25–30</b>	<b>19–23</b>	<b>14–17</b>	<b>9–12</b>	<b>0–7</b>

## KHETHEKANYO YA B NA C: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 20]

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO</b>  Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele.  <b>MARAGA 12</b>	<b>10-12</b>  -Phindulo ndi ya mathakhethakheni, i sa vhambedzwi. -Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho. -Ndivho yo tandedzawaho tshoṭhe ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Kuiwalele kwo tou fombe kha sia lone. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunschazana. -Zwo tandedzawaho lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho. -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa.	<b>8-9</b>  -Phindulo ndi yavhuḍi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -O fara vhuṭala/sia lone -A hu na u polika. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunschazana. -Zwo tandedzawaho lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho. -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhuḥakhi vhuṭuku.	<b>6-7</b>  -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshoṭhe lini – hu na u polika huiwe hu vhonealaho. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo ḍi lunschazana. -Zwiwe zwidodombedzwa zwi tikedza ṭhoho. -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika huṭuku.	<b>4-5</b>  -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Hu na u polika huiwe hu vhonealaho naho o fara vhuṭala. -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoṭhe lini. -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza ṭhoho. -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo. -Ṭhahalelo/U shaedza ndi hu soliseaho.	<b>0-3</b>  -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Ṭhalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane. -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo. -Zwidodombedzwa zwiṭukuṭuku zwi tikedza ṭhoho. -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.
<b>LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA</b>  Thouni, redzhiṭara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafungo na nyimele. Munanguludzo wa maipfi. Zwiga zwa muṭwalo na mupeleṭo.  <b>MARAGA 8</b>	<b>7-8</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhethakheni ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele. -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele. -A hu na vhuḥakhi.	<b>5-6</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele. -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhuḍi. -Divhaipfi ndi yavhuḍi vhukuma. -Hunzhi a hu na vhuḥakhi .	<b>4</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele. -Hu na huiwe vhuḥakhi ha girama. -Divhaipfi i a fusha/linganela. -Fhedzi vhuḥakhi vhu re hone a vhu thithisi ṭhalutshedzo.	<b>3</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwiṭuku ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele. -Girama yo shaedza, i na vhuḥakhi ho vhalaho. -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma. -Ṭhalutshedzo yo thithisea.	<b>0-2</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele. -Zwo ḍala vhuḥakhi nahone zwo tangedzaho. -Divhaipfi a i tei ndivho na kathihhi. -Ṭhalutshedzo yo hotefhala tshoṭhe.
<b>MARAGANYANGAREDZI</b>	<b>17-20</b>	<b>13-15</b>	<b>10-11</b>	<b>7-8</b>	<b>0-5</b>

## ADENDAMU/MEMORANDAMU

## KHETHEKANYO YA A: MAANEA

## MBUDZISO 1

KHETHEKANYO YA A: MAANEA		
1.1	Lo vha ḍuvha lo ntakadzesaho v̄hutshiloni.	<p><b>Nganetshelo</b></p> <p>-Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela nga ḍuvha lo mu takadzesaho.</p> <p>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</p> <p>-Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho.</p> <p>-Magumo a songo ḍoweleaho a fhedza tshitori zwavhuḍi.</p> <p><b>Mbuletshedzo</b></p> <p>-Muñwali u buletshedza nga ha zwe zwa mu takadzesa.</p> <p>-Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.</p>
1.2	Maanda nga u pfana zwi ḍisa mvelaphanda.	<p><b>Mbuletshedzo</b></p> <p>-Muñwali u buletshedza nga ha ndeme ya u shumisana.</p> <p>-Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwo bvelelaho muhumbuloni wa muvhali.</p> <p><b>Nganetshelo</b></p> <p>-Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela nga ha ndeme ya u shumisana.</p> <p>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</p> <p>-Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho/tsha zwino.</p> <p>-Magumo a songo ḍoweleaho a fhedza mafhungo zwavhuḍi.</p> <p><b>U vhuisa muhumbulo</b></p> <p>-Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i ñea vhuḍipfi na u nyanyuwa hawe.</p> <p>-U vhuisa mihumbulo u yelana na mafhungo ayo.</p> <p>-Muñwali u a kona u dzhia sia ñe a khou ñ imelela.</p>

1.3	Ngudamutakalo ndi ya ndeme vhutshiloni.	<p><b>U vhuisa muhumbulo</b></p> <p>-Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i ñea vhuḍipfi na u nyanyuwa hawe.</p> <p>-U vhuisa mihumbulo u yelana na miḷoro kana lutamo lwawe.</p> <p>-Muñwali u a kona u dzhia sia ñine a khou li imelela.</p> <p><b>Nganetshelo</b></p> <p>-Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela tshitori kana zwiwo zwo no bvelelaho.</p> <p>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</p> <p>-Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho/tshidaho.</p> <p>-Magumo a songo ḍowealeho a fhedza tshitori zwavhudi.</p>
1.4	Nnda ho vhifha, hu ṭoda muthu o vhalala bugu.	<p><b>U vhuisa muhumbulo</b></p> <p>-Afha muñwali u vhuisa mihumbulo nga ha zwine zwa nga itea arali muthu a songo dzhena tshikolo. U vhuisa mihumbulo u yelana na miḷoro yawe.</p> <p>-Muñwali u a kona u dzhia sia ñine a khou li imelela.</p> <p><b>Nganetshelo</b></p> <p>-Muñwali u anetshela tshitori kana zwiwo zwo vhifhaho zwo bvelelaho nga u sa funzea.</p> <p>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</p> <p>-Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.</p> <p>-Magumo a songo ḍowealeho a fhedza tshitori zwavhudi.</p> <p><b>Mbuletshedzo</b></p> <p>-Muñwali u buletshedza zwine zwa nga bvelela nga u sa funzea.</p> <p>-Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.</p>



1.5	Vhulwadze ha Khorona ho shandukisa nyimele ya matshilele na kuitele kwa zwithu. Tātani ni tshi tenda kana ni tshi hanedza.	<p><b>U tātani khani</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afha muñwali u vha e na ndila yawe ine a vhona zwithu ngayo.</li> <li>-Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni.</li> <li>-Muñwali u sumbedza u imelela line sia/fhungo.</li> <li>-Muñwali u tikedza vhukuma fhungo line a khou toda li tshi tendiwa.</li> <li>-Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela.</li> </ul> <p><b>Nganetshelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela tshitori kana zwiwo zwo no bvelelaho.</li> <li>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</li> <li>-Mafhungo a hone a nwalwa nga tshifhinga tsha zwino.</li> <li>-Magumo a songo doweleaho a fhedza tshitori zwavhudi.</li> </ul> <p><b>U vhuisa muhumbulo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i nea vhudipfi na u nyanyuwa hawe.</li> <li>-U vhuisa mihumbulo u yelana na miloro kana lutamo lwawe.</li> <li>-Muñwali u a kona u dzhia sia line a khou li imelela.</li> </ul>
1.6.1	Tshifanyiso	<p><b>Nganetshelo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Muñwali u anetshela nga ha mbambe ya u gidima.</li> <li>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</li> <li>-Mafhungo a hone a nwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.</li> <li>-Magumo a songo doweleaho a fhedza tshitori zwavhudi.</li> </ul> <p><b>Mbuletshedzo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afha muñwali a nga buletshedza nga ha mbambe ya u gidima ine ya khou bvelela.</li> <li>-Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.</li> </ul>

		<p><b>U tata khani.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hu nga tatiwa khani nga ha tshifanyiso itsho tsha mbambe ya u gidima.</li> <li>-Afha muñwali u vha e na ndila yawe ine a vhona zwithu ngayo.</li> <li>-Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni.</li> <li>-Muñwali u sumbedza u imelela liñwe sia/fhungo.</li> <li>-Muñwali u tikedza vhukuma fhungo line a khou toda li tshi tendiwa.</li> <li>-Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela.</li> </ul>
1.6.2	Tshifanyiso	<p><b>Nganetshelo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Muñwali a nga anetshela nga ha u dalela vhugalaphukha.</li> <li>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</li> <li>-Mafhungo a hone a nwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.</li> <li>-Magumo a songo doweleaho a fhedza tshitori zwavhudi.</li> </ul> <p><b>Mbuletshedzo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Hu nga buletshedzwa nga ha u dalela vhugalaphukha.</li> <li>-Afha muñwali u vha e na ndila yawe ine a vhona zwithu ngayo.</li> <li>-Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni.</li> <li>-Muñwali u sumbedza u imelela liñwe sia/fhungo.</li> <li>-Muñwali u tikedza vhukuma fhungo line a khou toda li tshi tendiwa.</li> <li>-Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela.</li> </ul> <p><b>U vhuisa muhumbulo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i nea vhudipfi na u nyanyuwa hawe.</li> <li>-U vhuisa mihumbulo u yelana na miloro kana lutamo lwawe.</li> <li>-Muñwali u a kona u dzhia sia line a khou li imelela.</li> </ul>

1.6.3	Tshifanyiso	<p><b>Nganetshelo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-U anetshela nga ha vhuḍi ha u nea kana u newa mpho.</li> <li>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</li> <li>-Mafhungo a hone a nwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.</li> <li>-Magumo a songo ḍoweleaho a fhedza tshitori zwavhuḍi.</li> </ul> <p><b>Mbuletshedzo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Hu nga buletshedzwa nga ha dzimpho.</li> <li>-Afha muḥwali u vha e na ḥdila yawe ine a vhona zwithu ngayo.</li> <li>-Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni.</li> <li>-Muḥwali u tikedza vhukuma fhungo ḥne a khou ṭoda ḥi tshi tendiwa.</li> <li>-Muḥwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo ḥne a khou ḥi imelela zwavhuḍi.</li> </ul>
-------	-------------	---

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 50

## **KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI**

### **MBUDZISO 2**

#### **2.1 VHURIFHI HA TSHISHAKA**

##### **Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- Vhurifhi ha tshishaka vhu na ḍiresi nthihi i tevhelwaho nga datumu.
- Vhu na theshano.
- Vhu na marangaphanda ane a ñea ludungela muvhali nga ha mafhungo ane a ḍo vhala ngao k̄ha vhurifhi uho.
- Vhu tea u vha na mutumbu.
- Vhu tea u vha na nyonesano.
- Vhu tea u vha na ndunzhendunzhe ya mafhungo u bva mathomoni u swika magumoni.
- Madzina a muñwali.

[30]

#### **2.2 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU**

##### **Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- Madzina a mufu nga vhudalo.
- Ḍuvha ñe a bebwa ngalo.
- Ḍuvha ñe a lovha ngalo.
- Fhethu he a vha a tshi dzula hone.
- Vhe a sia musi a tshi lovha.
- Ḍuvha ñine a ḍo vhulungwa ngalo.
- Fhethu hune a ḍo vhulungwa hone.
- Tshifhinga tsha mbulungo.

[30]

### 2.3 ADZHENDA NA MINETSE

#### Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- Dzina la dzangano.
- Datumu, tshifhinga na fhethu ha mutangano.
- U tangedza na pfarelo.
- Mafhungo a takuwaho kha minetse dza mutangano wo fhiraho.
- Zwitwenwa zwi no do ambiwa.
- Manwe mafhungo.

[30]

### 2.4 INTHAVIYU

#### Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- I nwalwa nga tshifhinga tsha zwino.
- Muambi muthihi u tokonya muwe nga u vhudzisa mbudziso.
- Madzina a muambi kha tshanda tsha monde tsha siatari.
- Hu shumiswe khoni nga murahu ha dzina la muambi a no khou amba.
- Mutaladzi muswa u a shumiswa u sumbedza muambi muswa.

[30]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 30

**KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI/  
ZWA TSUMBEDZI/ZWA MAFHUNGO.**

**MBUDZISO 3**

**3.1 PHOSITARA**

**Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- U kunga maṭo a muvhali.
- I tea u vhalea naho muthu a songo tou sendela tsini.
- I songo vha na mafhungo manzhi.
- I tea u pfufhifhadzwa nga zwiga zwi re na ndeme.

[20]

**3.2 DAYARI**

**Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- I anzela u nwalwa kha bugu yo khetheaho
- I nwalwa misi yothe.
- Zwi nwalwaho zwi na datumu.
- I anzela u nwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.

[20]

**3.3 MASIA**

**Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- U shumisa nzudzanyo i lunzhedzanaho.
- U laedza nga ha sia lo khetheaho.
- U sumbedza vhukule ha vhukuma.
- U nea vhubanzi nga ha zwishumiswa zwi wanalaho ndilani.
- U shumisa limudi la ndaela.

[20]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C: 20**  
**MARAGAGUTE: 100**